

**CETI 5100.101.01**

**LABORATORIJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I ZAŠTITU OD  
ZRAČENJA**

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Vrsta ispitivanja          | Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u mjesecu januaru 2015.god. |
| Broj izvještaja            |  |
| Datum izdavanja izvještaja | 13.02.2015.god.  |

| PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA                    |   |
|---|---|
| Naziv podnosioca zahtjeva                       | AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE |
| Broj zahtjeva/ugovora                           | -   |
| Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora | -   |

| PODACI O UZORKU         |  |
|-------------------------|--|
| Datum uzorkovanja       | 1-31.01.2015.god.  |
| Vrsta uzorka            | Imisiska mjerena kvaliteta vazduha   |
| Zahtijevano ispitivanje | SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , CO, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , benzen, Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policklični aromatični ugljovodonici u PM <sub>10</sub> česticama |
| Uzorkovao               | Odjeljenje za laboratorijsku dijagnostiku i monitoring   |
| Broj protokola u CETI   | /  |

**Napomena:**

- 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak,**
- 2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina,**

**DIREKTOR SEKTORA ZA LAB,DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU  
OD ZRAČENJA**  
**Danijela Šuković, spec.toks. hem**

## *D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### SADRŽAJ

|  |       |
|--|-------|
| 1.Uvod.....  | 3-5   |
| 1. Metode.....   | 6     |
| 2.Rezultati mjerena.....   | 7     |
| 2.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....   | 8-13  |
| 2.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....         | 14-21 |
| 2.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....      | 22-31 |
| 2.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....    | 32-37 |
| 2.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....       | 38-40 |
| 2.6.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Golubovci..... | 41-46 |
| 2.7.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Gradina.....   | 47-51 |

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

*Izveštaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **1.UVOD**

D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI), realizovao je ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori tokom mjeseca januara u skladu sa **PROGRAMOM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA CRNE GORE** izrađenog od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, Programom su obuhvaćena sledeća ispitivanja:

#### **1.Sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama**

##### **1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”**

U Podgorici, na mjernej stanici Nova Varoš, vršena su kontinualna mjerena zagađujućih materija:

- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ukupnih azotnih oksida,
- ugljen monoksida,
- PM<sub>10</sub> čestica,
- sadržaja olova u PM<sub>10</sub>,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub>,
- benzena i
- meteoroloških parametara,

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednjem maksimalnem minimalne i median 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou sa brojem validnih mjerena i brojem prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

##### **1.2. Bar**

U Baru (merna stanica Bar 2) je vršeno mjerjenje sledećih parametara:

- sumpor dioksida,
- azot monoksida,
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida
- meteoroloških parametara,

Usled kvara na mernom instrumentu i uzorkivaču tokom januara mjeseca nije vršeno mjerjenje PM<sub>2,5</sub> i PM<sub>10</sub>, a samim tim ni analiza PM<sub>10</sub> na sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM<sub>10</sub>, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub>.

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.3. Nikšić**

U Nikšiću je u kontinuitetu vršeno mjerene:

- **sumpor dioksida,**
- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ugljen monoksida,**
- **PM<sub>2,5</sub>,**
- **PM<sub>10</sub>,**
- **sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM<sub>10</sub>,**
- **benzo (a) pirena,**
- **relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),**
- **ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub>,**

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.4. Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)**

U Pljevljima je vršeno kontinualno mjerene:

- **sumpor dioksida,**
- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida,**
- **PM<sub>10</sub>,**

Usled kvara na uzorkivaču tokom januara mjeseca nije vršeno mjerene PM<sub>2,5</sub>, kao ni analiza PM<sub>10</sub> na sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM<sub>10</sub>, benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub>.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediane 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

## *D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **1.5.Tivat**

#### **U Tivtu je vršeno mjerjenje PM<sub>2,5</sub>**

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesečnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

### **1.6.Golubovci**

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida i**
- **sumpor dioksida,**
- **ozona**

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesečnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.7.Gradina**

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida,**
- **sumpor dioksida,**
- **ozona**

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesečnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

## *D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **1.1. METODE**

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka koriste se propisane, akreditovane standardne metode:

- Određivanje SO<sub>2</sub>, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Određivanje NO, NO<sub>2</sub> i NO<sub>x</sub>, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Određivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Određivanje O<sub>3</sub> NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Određivanje PM<sub>10</sub> prema standardu MEST EN 12341
- Određivanje PM<sub>2,5</sub> prema standardu MEST EN 14907
- Određivanje koncentracije benzena-Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta-MEST EN 14662-3:2011
- Određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM<sub>10</sub> čestica, MEST EN 14902:2011

## *D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **2.REZULTATI MJERENJA**

Rezultati mjerjenja su prikazani tabelarno i grafički uporedno sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore.br. 25/12), i to:

#### **1. Tabelarno:**

- Srednje dnevne vrijednosti za: SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i benzen
- Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti za ugljen monoksid i ozon
- Srednje mjesecne vrijednosti sadržaja Pb, As, Cd, Ni, BaP (benzo (a) piren), relevantnih predstavnika PAH-s (markeri benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama.

#### **2.Grafički**

- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida (zbog obimnosti podataka)

**Za svaku zagađujuću materiju, na svakoj stanici prikazan je:**

- ukupan broj mjerjenja,
- obuhvat podataka u %,
- srednja časovna, maksimalna 8h i dnevna vrijednost,
- C<sub>50</sub>, medijan,
- najmanja vrijednost (minimalana) i
- najveća vrijednost (maksimalna)

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (SDV)-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- TV (SDV)-tolerantna vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- GV (M8hSV)-granična vrijednost (max,osmočasovna srednja vrijednost)
- GV (SGV)- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost)

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

## **2.1.MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ**

### **PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ**

#### **1.Opšti podaci**

|       |  |  |              |         |
|-------|--|--|--------------|---------|
| 1.1.  | Ime stanice  | Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)                                   |              |         |
| 1.2.  | Ime grada  | Podgorica  |              |         |
| 1.3.  | Nacionalni ili lokalni broj i oznaka               | MNE_VZ_03  |              |         |
| 1.4.  | Kod stanice  | MNE_02_01  |              |         |
| 1.5.  | Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu | D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica                  |              |         |
| 1.6.  | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci   | Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore                          |              |         |
| 1.7.  | Ciljevi mjerjenja                                  | Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda |              |         |
| 1.8.  | Geografske koordinate                              | G.dužina (m)   | G.širina (m) | Nmv (m) |
|       |  | 6603787.37   | 4700417.54   | 41      |
| 1.9.  | NUTS   |  |              |         |
| 1.10. | Zagađujuće materije koje se mjere                  | CO. NO. NO <sub>2</sub> . NOx.PM <sub>10</sub> . benzen.Pb. BaP        |              |         |
| 1.11. | Meteorološki podaci                                | Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra       |              |         |
| 1.12  | Druge informacije                                  |  |              |         |

#### **2.Klasifikacija stanice**

|      |                                       |                                    |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2.1  | Tip područja                          | Gradsko: trajno izgrađeno područje |
| 2.2. | Tip stanice u odnosu na izvor emisije | Saobraćajna                        |
| 2.3. | Dodatne informacije o stanici         | 1000m x 50m                        |

#### **3.Mjerna oprema**

|                           |                                     |                                  |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 3.1.                      | Naziv                               |                                  |
| 3.2.                      | Analitička metoda ili mjerna metoda |                                  |
| CO                        | Automatski analizator               | analiza-IR apsorpcija            |
| NO. NO <sub>2</sub> . NOx | Automatski analizator               | Analiza-hemiluminiscencija       |
| Benzen                    | Automatski analizator               | Gasna hromatografija             |
| PM <sub>10</sub>          | Automatski analizator               | Analiza-apsorpcija beta zračenja |
| Pb                        | Ručno sakupljanje                   | Analiza-AAS                      |
| BaP                       | Ručno sakupljanje                   | Analiza-GCMS                     |

#### **4.Opis uzorkovanja**

|      |                                  |               |
|------|----------------------------------|---------------|
| 4.1. | Lokacija mjernog mjesa           |               |
| 4.2. | Visina mjesa uzorkovanja         | 3m            |
| 4.3. | Učestalost integrisanja podataka | 1 sat 24 sata |
| 4.4. | Vrijeme uzorkovanja              | Kontinuirano  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.1.1. TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NOVA VAROŠ- PODGORICA**

**Tabela 1.Srednje dnevne i maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti**

| Datum             | PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Benzen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Ugljen monoksid ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |
|-------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1.01              | 10.59   | 0.68                                | 0.38                                       |
| 2.01              | 72.40   | 6.25                                | 3.18                                       |
| 3.01              | 123.17  | 10.85                               | 3.82                                       |
| 4.01              | 52.28   | 3.91                                | 4.28                                       |
| 5.01              | 15.31   | 1.69                                | 0.91                                       |
| 6.01              | 27.35   | 1.98                                | 1.45                                       |
| 7.01              | 50.50   | 4.88                                | 2.79                                       |
| 8.01              | 91.62   | 8.03                                | 3.09                                       |
| 9.01              | 98.01   | 7.54                                | 3.80                                       |
| 10.01             | 118.27  | 8.23                                | 2.98                                       |
| 11.01             | 72.70   | 5.00                                | 2.93                                       |
| 12.01             | 19.85   |                                     | 1.02                                       |
| 13.01             | 65.15   | 5.49                                | 2.65                                       |
| 14.01             | 114.43  | 10.21                               | 3.46                                       |
| 15.01             | 87.45   | 6.98                                | 3.45                                       |
| 16.01             | 110.81  | 8.90                                | 3.59                                       |
| 17.01             | 121.68  | 9.81                                | 3.68                                       |
| 18.01             | 64.15   | 4.01                                | 3.14                                       |
| 19.01             | 42.63   |                                     | 2.50                                       |
| 20.01             | 37.43   | 3.53                                | 2.75                                       |
| 21.01             | 51.79   | 3.68                                | 1.86                                       |
| 22.01             | 37.59   | 2.67                                | 1.94                                       |
| 23.01             | 36.30   | 2.28                                | 1.15                                       |
| 24.01             | 24.90   | 2.15                                | 1.13                                       |
| 25.01             | 5.38  | 1.46                                | 0.52                                       |
| 26.01             | 10.71   | 1.15                                | 0.45                                       |
| 27.01             | 39.06   | 2.71                                | 0.99                                       |
| 28.01             | 19.79   | 1.86                                | 0.90                                       |
| 29.01             | 70.58   | 5.56                                | 3.23                                       |
| 30.01             | 29.94   | 1.74                                | 3.59                                       |
| 31.01             | 21.38   | 1.27                                | 0.61                                       |
| <b>GV (SDV)</b>   | <b>50</b>                                     |                                     |  |
| <b>GV (SGV)</b>   | <b>40</b>                                     | <b>5</b>                            |  |
| <b>GV (M8hSV)</b> |   |                                     | <b>10</b>                                  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 2.Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub> čestica**

|   |  |
|---|--|
| Broj 24 časovnih mjerena  | 31   |
| Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)                             | 100  |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )          | 5.38   |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )         | 123.17   |
| Srednja 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )            | 56.23  |
| Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 50.50  |
| Broj prekoračenja 24 časovne GV                                       | 16   |
| Granične vrijednosti  |  |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost  |
| Dnevna srednja vrijednost   | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| Granica tolerancije   |  |
| nema  |  |
| nema  |  |

**Tabela 3.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**

|   |   |
|---|---|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 743   |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja podataka                      | 99.86   |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 0.29  |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 226.48  |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 46.43   |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 42.56   |
| Broj prekoračenja časovne GV  | 0   |
| Granične vrijednosti  |   |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |
| Granica tolerancije   |   |
| nema  |   |
| nema  |   |

**Tabela 4.Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Broj 24 časovnih mjerena   | 29                         |
| Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)  | 93.54                      |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 0.68                       |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                    | 10.85                      |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 4.64                       |
| Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )            | 3.91                       |
| Period usrednjavanja   | Granična vrijednost        |
| Godišnja srednja vrijednost  | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Granica tolerancije  |                            |
| nema   |                            |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 5. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**


|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Broj 8 časovnih mjerena  | 31                  |                     |
| Procenat validnih 8 časovnih mjerena                                     | 100                 |                     |
| Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m <sup>3</sup> )                      | 0.38                |                     |
| Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m <sup>3</sup> )                     | 4.28                |                     |
| Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.33                |                     |
| Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja                                  | 2.75                |                     |
| Broj prekoračenja 8 časovne GV   | 0                   |                     |
| Granične vrijednosti   |                     |                     |
| Period usrednjavanja   | Granična vrijednost | Granica tolerancije |
| Maksimalna<br>osmočasovna srednja<br>vrijednost                          | 10mg/m <sup>3</sup> | nema                |

**Tabela 6. Srednje vrijednosti sadržaja olova, benzo a)pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama**

|    | Pb<br>µg/m <sup>3</sup> | BaP<br>ng/m <sup>3</sup> | Markeri BaP<br>ng/m <sup>3</sup> | PAH    |
|----|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|
|    | 0.039                   | 2.330                    | 11.385                           | 25.778 |
| GV | 0.5                     |                          |                                  |        |
| CV |                         | 1                        |                                  |        |

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.

**2.1.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NOVA VAROŠ- PODGORICA**



**Slika1.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida**

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.

### **2.1.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PODGORICA NOVA VAROŠ**

#### **1.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Jedna jednočasovna srednja vrijednost **azot dioksida** tokom mjerena u januaru mjesecu (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) bila **iznad** propisane granične vrijednosti.

#### **2.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{10}$ )**

Srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  su upoređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) koja se ne smije prekoracići više od 35 puta u toku godine. Šesnaest srednjih dnevnih vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  su tokom mjeseca januara bile **iznad** granične vrijednosti.

#### **3.BENZEN**

Jedanaest dana srednje dnevne vrijednosti **benzena** (29 dana validnih mjerena) su bile iznad propisane **granične vrijednosti** od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ , na godišnjem nivou.

#### **4.UGLJEN MONOKSID**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ( $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ ). Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjerena u mjesecu januaru na ovom mjernom mjestu bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **5.TEŠKI METALI (Pb) I BENZO (A) PIREN U $\text{PM}_{10}$**

$\text{PM}_{10}$  su analizirane na sadržaj **olova** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj **olova** u toku januara mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka. je značajno **ispod** propisane granične vrijednosti.
- Takođe su vršene analize  $\text{PM}_{10}$  čestica na sadržaj **benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo(a)antracena,benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena, benzo(k)fluoroantena, ideno (a.2.3-cd)pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija.

Sadržaj **benzo(a)pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u mjesecu januaru je  $2.33 \text{ ng}/\text{m}^3$  u odnosu na **ciljnu vrijednost** ( $1\text{ng}/\text{m}^3$ ) propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.2.MJERNA STANICA-BAR  
PODACI O STANICI-BAR**

| <b>1.Opšti podaci</b>          |  |  |              |         |  |
|--------------------------------|--|--|--------------|---------|--|
| 1.1.                           | Ime stanice  | Bar 2  |              |         |  |
| 1.2.                           | Ime grada  | Bar  |              |         |  |
| 1.3.                           | Nacionalni ili lokalni broj i oznaka               | MNE_VZ_06  |              |         |  |
| 1.4.                           | Kod stanice  | MNE_02_04  |              |         |  |
| 1.5.                           | Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu | D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica  |              |         |  |
| 1.6.                           | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci   | Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore  |              |         |  |
| 1.7.                           | Ciljevi mjerjenja                                  | Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. praćenje trenda  |              |         |  |
| 1.8.                           | Geografske koordinate                              | G.dužina (m)   | G.širina (m) | Nmv (m) |  |
|                                |  | 6591680.68   | 4662409.66   | 11.95   |  |
| 1.9.                           | NUTS   |  |              |         |  |
| 1.10.                          | Zagađujuće materije koje se mjere                  | SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,CO,NO, NO <sub>2</sub> ,Nox,benzen, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , Pb, As, Cd, Ni i BaP |              |         |  |
| 1.11.                          | Meteorološki podaci                                | Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra   |              |         |  |
| 1.12                           | Druge informacije                                  |  |              |         |  |
| <b>2.Klasifikacija stanice</b> |  |  |              |         |  |
| 2.1                            | Tip područja                                       | Gradsko: trajno izgrađeno područje   |              |         |  |
| 2.2.                           | Tip stanice u odnosu na izvor emisije              | Urbana   |              |         |  |
| 2.3.                           | Dodatne informacije o stanicu                      | 1000mx 50m   |              |         |  |
| <b>3.Mjerna oprema</b>         |  |  |              |         |  |
| 3.1.                           | Naziv  |  |              |         |  |
| 3.2.                           | Analitička metoda ili mjerna metoda                |  |              |         |  |
| CO                             | Automatski analizator                              | analiza-IR apsorpcija  |              |         |  |
| O <sub>3</sub>                 | Automatski analizator                              | Analiza- UV fluorescencija   |              |         |  |
| SO <sub>2</sub>                | Automatski analizator                              | Analiza-UV fluorescencija  |              |         |  |
| NO. NO <sub>2</sub> . NOx      | Automatski analizator                              | Analiza-hemiluminiscencija   |              |         |  |
| Benzen                         | Automatski analizator                              | Gasna hromatografija   |              |         |  |
| PM <sub>10</sub>               | Ručno sakupljanje                                  | Gravimetrija   |              |         |  |
| PM <sub>2,5</sub>              | Ručno sakupljanje                                  | Gravimetrija   |              |         |  |
| Pb. As. Cd i Ni                | Ručno sakupljanje                                  | Analiza-AAS  |              |         |  |
| BaP                            | Ručno sakupljanje                                  | Analiza-GCMS   |              |         |  |
| <b>4.Opis uzorkovanja</b>      |  |  |              |         |  |
| 4.1.                           | Lokacija mjernog mesta                             |  |              |         |  |
| 4.2.                           | Visina mesta uzorkovanja                           | 3m   |              |         |  |
| 4.3.                           | Učestalost integrisanja podataka                   | 1 sat 24 sata  |              |         |  |
| 4.4.                           | Vrijeme uzorkovanja                                | Kontinuirano   |              |         |  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.2.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
BAR 2**

**Tabela 7.Srednje dnevne vrijednosti ( $\text{SO}_2$ ) i max.8h srednje dnevne vr.(  $\text{O}_3$  i CO)**

| <b>Datum</b>                 | <b>Sumpor dioksid<br/>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b> | <b>Ozon<br/>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b> | <b>Ugljen monoksid<br/>(<math>\text{mg}/\text{m}^3</math>)</b> |
|------------------------------|---|---|--|
| 1.01                         | 8.36  | 88.5  | 0.32   |
| 2.01                         | 8.90  | 87.84   | 3.09   |
| 3.01                         | 8.31  | 75.47   | 3.13   |
| 4.01                         | 8.72  | 99.45   | 2.57   |
| 5.01                         | 12.95   | 84.92   | 0.65   |
| 6.01                         | 12.56   | 75.24   | 0.70   |
| 7.01                         | 11.60   | 78.87   | 0.47   |
| 8.01                         | 7.88  | 68.98   | 2.43   |
| 9.01                         | 8.98  | 66.50   | 2.71   |
| 10.01                        | 9.94  | 81.44   | 2.54   |
| 11.01                        | 9.30  | 90.86   | 2.27   |
| 12.01                        | 7.47  | 95.77   | 0.93   |
| 13.01                        |   |   |  |
| 14.01                        | 8.95  | 81.10   | 2.40   |
| 15.01                        | 8.83  | 74.53   | 2.35   |
| 16.01                        | 9.31  | 96.32   | 2.57   |
| 17.01                        | 5.67  | 94.37   | 2.60   |
| 18.01                        | 3.95  | 94.38   | 0.25   |
| 19.01                        | 4.25  | 85.08   | 1.78   |
| 20.01                        | 4.34  | 75.92   | 1.92   |
| 21.01                        | 4.52  | 67.10   | 1.11   |
| 22.01                        | 4.85  | 67.77   | 1.12   |
| 23.01                        | 4.66  | 80.11   | 0.99   |
| 24.01                        | 6.53  | 64.03   | 1.25   |
| 25.01                        | 8.13  | 42.59   | 1.18   |
| 26.01                        | 6.88  | 58.01   | 0.46   |
| 27.01                        | 5.47  | 55.59   | 0.78   |
| 28.01                        | 7.75  | 59.69   | 0.79   |
| 29.01                        | 6.83  | 68.64   | 1.51   |
| 30.01                        | 4.34  | 108.34  | 1.41   |
| 31.01                        | 5.06  | 98.52   | 0.75   |
| <b>GV (SDV)</b>              | <b>125</b>  |   | <b>120</b>   |
| <b>Ciljna<br/>vrijednost</b> |   |   |  |
| <b>GV(M8hSDV)</b>            |   | <b>10</b>   |  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 8.Srednje dnevne vrijednosti benzena**

| Datum           | Benzen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
|-----------------|-------------------------------------|
| 28.01           | 3.86                                |
| 29.01           | 4.86                                |
| 30.01           | 1.26                                |
| 31.01           | 2.29                                |
| <b>GV (SGV)</b> | <b>5</b>                            |

**Tabela 9.Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida**

|   |   |
|---|---|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 729   |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 97.98   |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 2.75  |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 35.09   |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 7.48  |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja  | 7.23  |
| Broj 24 časovnih mjerena  | 30  |
| Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja                                 | 96.67   |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                        | 3.95  |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                       | 12.95   |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 7.51  |
| Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )               | 7.82  |
| Broj prekoračenja časovne GV  | 0   |
| Broj prekoračenja 24 časovne GV   | 0   |
| Granične vrijednosti  |   |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje |
| Dnevna srednja vrijednost   | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
|   | Granica tolerancije   |
|   | nema  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 10.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**

|   |   |
|---|---|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 729   |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 97.98   |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 1.41  |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 103.60  |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 19.84   |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja  | 12.26   |
| Broj prekoračenja jednočasovne GV   | 0   |
| Granične vrijednosti  |   |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |
| Granica tolerancije   |   |
| Nema  |   |
| Nema  |   |

**Tabela 11.Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Broj 24 časovnih mjerena   | 4                          |
| Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)  | 13.33                      |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 1.26                       |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                    | 4.86                       |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 3.07                       |
| Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )            | 3.08                       |
| Period usrednjavanja   | Granična vrijednost        |
| Godišnja srednja vrijednost  | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Granica tolerancije  |                            |
| nema   |                            |

**Tabela 12.Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Broj 8 časovnih mjerena  | 30                        |
| Procenat validnih 8 časovnih mjerena   | 96.77                     |
| Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )                      | 0.25                      |
| Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )                     | 3.13                      |
| Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) | 1.61                      |
| Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )           | 1.41                      |
| Broj prekoračenja 8 časovne GV   | 0                         |
| Granične vrijednosti   |                           |
| Period usrednjavanja   | Granična vrijednost       |
| Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost                                      | 10 $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| Granica tolerancije  |                           |
| nema   |                           |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*


**Tabela 13.Statistička obrada rezultata mjerenja ozona**

|  |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| Broj 8 časovnih mjerena  | 30                           |                     |
| Procenat validnih 8 časovnih mjerena   | 96.67                        |                     |
| Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 42.59                        |                     |
| Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 108.34                       |                     |
| Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 78.53                        |                     |
| Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 78.87                        |                     |
| Broj prekoračenja 8 časovne  | 0                            |                     |
| Ciljna vrijednost  |                              |                     |
| Period usrednjavanja   | Ciljna vrijednost            | Granica tolerancije |
| Maksimalna<br>osmočasovna srednja<br>vrijednost                                  | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | nema                |


**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.2.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI BAR 2**



**Slika 2.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV**



**Slika 3.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV**

## *D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **2.2.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR 2**

#### **1.SUMPOR DIOKSID**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima za jednočasovne srednje vrijednosti** ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i
- srednje **dnevne vrijednosti** ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovnom srednjom i srednjom dnevnom vrijednošću) sa ciljem zaštite zdravlja ljudi, su tokom mjerena u januaru mjesecu bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom januara mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **3.UGLJEN MONOKSID**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ( $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ ). Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjeseca januara, na ovom mjernom mjestu, bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **4.OZON**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** su poređene sa:

- propisanom **ciljnom vrijednošću** ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

#### **5.BENZEN**

- Sve srednje dnevne vrijednosti **benzena** (4 dana validnih mjerena) su bile ispod propisane **granične vrijednosti** od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ , na godišnjem nivou.

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.3.MJERNA STANICA-NIKŠIĆ  
PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

**1.Opšti podaci**

|       |  |  |              |         |
|-------|--|--|--------------|---------|
| 1.1.  | Ime stanice  | Nikšić-centar  |              |         |
| 1.2.  | Ime grada  | Nikšić   |              |         |
| 1.3.  | Nacionalni ili lokalni broj i oznaka               | MNE_VZ_08  |              |         |
| 1.4.  | Kod stanice  | MNE_02_06  |              |         |
| 1.5.  | Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu | D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica  |              |         |
| 1.6.  | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci   | Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore  |              |         |
| 1.7.  | Ciljevi mjerjenja                                  | Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda   |              |         |
| 1.8.  | Geografske koordinate                              | G.dužina (m)   | G.širina (m) | Nmv (m) |
|       |  | 6577557.59   | 4737876.06   | 629     |
| 1.9.  | NUTS   |  |              |         |
| 1.10. | Zagađujuće materije koje se mjere                  | SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,CO,NO,NO <sub>2</sub> ,Nox, PM <sub>10</sub> ,PM <sub>2.5</sub> ,Pb,As, Cd, Ni i BaP i benzen |              |         |
| 1.11. | Meteorološki podaci                                | Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra   |              |         |
| 1.12  | Druge informacije                                  |  |              |         |

**2.Klasifikacija stanice**

|      |                                       |                                    |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2.1  | Tip područja                          | Gradsko: trajno izgrađeno područje |
| 2.2. | Tip stanice u odnosu na izvor emisije | Urbana                             |
| 2.3. | Dodatne informacije o stanici         | 1000mx 50m                         |

**3.Mjerna oprema**

|                           |                                     |                            |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 3.1.                      | Naziv                               |                            |
| 3.2.                      | Analitička metoda ili mjerna metoda |                            |
| CO                        | Automatski analizator               | analiza-IR apsorpcija      |
| O <sub>3</sub>            | Automatski analizator               | Analiza- UV fluorescencija |
| SO <sub>2</sub>           | Automatski analizator               | Analiza-UV fluorescencija  |
| NO, NO <sub>2</sub> , NOx | Automatski analizator               | Analiza-hemiluminiscencija |
| Benzen                    | Automatski analizator               | Gasna hromatografija       |
| PM <sub>10</sub>          | Ručno sakupljanje                   | Gravimetrija               |
| PM <sub>2.5</sub>         | Ručno sakupljanje                   | Gravimetrija               |
| Pb, As, Cd i Ni           | Ručno sakupljanje                   | Analiza-AAS                |
| BaP                       | Ručno sakupljanje                   | Analiza-GCMS               |

**4.Opis uzorkovanja**

|      |                                  |               |
|------|----------------------------------|---------------|
| 4.1. | Lokacija mjernog mjeseta         |               |
| 4.2. | Visina mjeseta uzorkovanja       | 3m            |
| 4.3. | Učestalost integrisanja podataka | 1 sat 24 sata |
| 4.4. | Vrijeme uzorkovanja              | kontinuirano  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.3.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NIKŠIĆ 2**

**Tabela 14. Srednje dnevne vrijednosti**

| <b>Datum</b>    | <b>PM<sub>10</sub><br/>(µg/m<sup>3</sup>)</b> | <b>PM<sub>2.5</sub><br/>(µg/m<sup>3</sup>)</b> | <b>Sumpor dioksid<br/>(µg/m<sup>3</sup>)</b> | <b>Benzen<br/>(µg/m<sup>3</sup>)</b> |
|-----------------|---|--|--|--------------------------------------|
| 1.01            |   |  | 9.03   |                                      |
| 2.01            | 65.54   | 15.02  | 6.10   | 1.13                                 |
| 3.01            | 103.04  | 92.80  | 7.89   | 3.18                                 |
| 4.01            | 218.21  | 87.19  | 6.09   | 1.74                                 |
| 5.01            | 159.04  | 114.38   | 8.92   | 0.09                                 |
| 6.01            |   |  | 10.36  | 1.26                                 |
| 7.01            | 107.60  | 59.59  | 9.31   | 2.83                                 |
| 8.01            | 54.89   | 35.00  | 6.91   | 10.12                                |
| 9.01            | 81.04   | 67.20  | 7.38   | 8.03                                 |
| 10.01           | 190.78  | 113.02   | 6.40   | 14.78                                |
| 11.01           | 145.70  | 92.63  | 5.48   | 8.93                                 |
| 12.01           | 125.36  | 97.95  | 5.32   | 5.54                                 |
| 13.01           | 165.18  | 108.19   | 11.07  | 10.80                                |
| 14.01           | 94.99   | 63.51  | 8.49   | 14.24                                |
| 15.01           | 62.55   | 37.64  | 9.54   | 10.94                                |
| 16.01           | 73.28   | 40.54  | 7.57   | 11.28                                |
| 17.01           | 71.52   | 48.46  | 5.93   | 13.77                                |
| 18.01           | 62.94   | 44.16  | 5.98   | 4.18                                 |
| 19.01           |   |  | 5.27   | 3.34                                 |
| 20.01           |   |  | 4.66   | 4.11                                 |
| 21.01           | 72.87   | 43.90  | 4.78   | 4.78                                 |
| 22.01           | 108.36  | 86.74  | 5.03   | 4.71                                 |
| 23.01           | 81.50   | 60.21  | 5.02   | 5.14                                 |
| 24.01           | 40.74   | 30.88  | 13.52  | 5.04                                 |
| 25.01           | 65.64   | 32.36  | 13.92  | 2.87                                 |
| 26.01           | 99.47   | 57.03  | 8.68   | 1.69                                 |
| 27.01           | 35.02   | 15.95  | 7.24   | 3.27                                 |
| 28.01           | 70.43   | 49.49  | 12.30  | 2.51                                 |
| 29.01           | 63.02   | 26.45  | 7.93   | 5.42                                 |
| 30.01           | 39.40   | 21.34  | 4.96   | 2.99                                 |
| 31.01           | 107.92  | 91.00  | 4.83   | 7.94                                 |
| <b>GV (SDV)</b> | <b>50</b>                                     |  | <b>125</b>                                   |                                      |
| <b>GV(SGV)</b>  | <b>40</b>                                     | <b>25</b>                                      |  | <b>5</b>                             |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 15. Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti**

| Datum                    | Ozon<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Ugljen monoksid ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 1.01                     | 72.00                                | 0.32                                       |
| 2.01                     | 71.70                                | 2.91                                       |
| 3.01                     |                                      | 4.24                                       |
| 4.01                     |                                      | 4.33                                       |
| 5.01                     | 61.42                                | 0.62                                       |
| 6.01                     | 59.51                                | 1.94                                       |
| 7.01                     | 62.69                                | 2.29                                       |
| 8.01                     | 46.28                                | 6.14                                       |
| 9.01                     |                                      | 6.27                                       |
| 10.01                    |                                      | 5.60                                       |
| 11.01                    |                                      | 4.89                                       |
| 12.01                    | 62.07                                | 2.73                                       |
| 13.01                    |                                      | 4.81                                       |
| 14.01                    |                                      | 5.03                                       |
| 15.01                    |                                      | 3.77                                       |
| 16.01                    |                                      | 3.79                                       |
| 17.01                    |                                      | 4.08                                       |
| 18.01                    | 36.55                                | 2.49                                       |
| 19.01                    | 52.73                                | 1.05                                       |
| 20.01                    | 42.67                                | 1.16                                       |
| 21.01                    | 43.82                                | 1.52                                       |
| 22.01                    | 42.78                                | 2.18                                       |
| 23.01                    | 46.97                                | 2.43                                       |
| 24.01                    | 24.96                                | 1.76                                       |
| 25.01                    | 25.14                                | 0.64                                       |
| 26.01                    | 43.21                                | 0.55                                       |
| 27.01                    | 41.46                                | 1.03                                       |
| 28.01                    | 35.31                                | 0.64                                       |
| 29.01                    | 50.06                                | 1.97                                       |
| 30.01                    | 66.62                                | 1.81                                       |
| 31.01                    | 74.25                                | 2.02                                       |
| <b>Ciljna vrijednost</b> | <b>120</b>                           |  |
| <b>GV (M8hSDV)</b>       |                                      | <b>10</b>                                  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 16.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>10</sub> čestica**

|   |  |
|---|--|
| Broj 24 časovnih mjerena  | 27   |
| Procenat validnih 24 časovnih mjerena   | 87.09  |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 35.02  |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 218.21   |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 95.04  |
| Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 81.04  |
| Broj prekoračenja 24 časovne GV   | 24   |
| Granične vrijednosti  |  |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost  |
| Dnevna srednja vrijednost   | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| Granica tolerancije   |  |
| Dnevna srednja vrijednost   | Nema   |
| Godišnja srednja vrijednost   | Nema   |

**Tabela 17.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>2.5</sub>**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Broj 24 časovnih mjerena  | 27                          |
| Procenat validnih 24 časovnih mjerena   | 87.09                       |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 15.02                       |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 114.38                      |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 60.47                       |
| Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 57.03                       |
| Granične vrijednosti  |                             |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost         |
| Godišnja srednja vrijednost   | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)  |                             |
| Godišnja srednja vrijednost   | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 18.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 744   |                     |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 100   |                     |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 4.09  |                     |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 36.77   |                     |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 7.61  |                     |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja  | 6.26  |                     |
| Broj 24 časovnih mjerena  | 31  |                     |
| Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja                                 | 100   |                     |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                        | 4.66  |                     |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                       | 13.92   |                     |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 7.61  |                     |
| Median 24 časovnih vremena usrednjavanja  | 7.24  |                     |
| Broj prekoračenja časovne GV  | 0   |                     |
| Broj prekoračenja 24 časovne GV   | 0   |                     |
| Granične vrijednosti  |   |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   | Granica tolerancije |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje | Nema                |
| Dnevna srednja vrijednost   | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | Nema                |

**Tabela 19.Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 744   |                     |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 100   |                     |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 0.48  |                     |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 101.58  |                     |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 21.01   |                     |
| Median časovnih vremena usrednjavanja   | 14.36   |                     |
| Broj prekoračenja časovne GV  | 0   |                     |
| Granične vrijednosti  |   |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   | Granica tolerancije |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje | Nema                |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | Nema                |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 20.Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Broj 8 časovnih mjerena  | 31                  |
| Procenat validnih 8 časovnih mjerena                                     | 100                 |
| Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m <sup>3</sup> )                      | 0.32                |
| Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m <sup>3</sup> )                     | 6.27                |
| Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.74                |
| Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m <sup>3</sup> )             | 2.29                |
| Broj prekoračenja maksimalne 8 časovne srednje vrijednosti GV            | 0                   |
| Granične vrijednosti   |                     |
| Period usrednjavanja   | Granična vrijednost |
| Maksimalna<br>osmočasovna srednja<br>vrijednost                          | 10mg/m <sup>3</sup> |
|  | Granica tolerancije |
|  | Nema                |

**Tabela 21.Statistička obrada rezultata mjerena ozona**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Broj 8 časovnih mjerena  | 21                     |
| Procenat validnih 8 časovnih mjerena                                     | 67.74                  |
| Minimalna 8 časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )                      | 24.96                  |
| Maksimalna 8 časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )                     | 74.25                  |
| Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> ) | 50.58                  |
| Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )             | 46.97                  |
| Broj prekoračenja 8 časovne  | 0                      |
| Ciljna vrijednost  |                        |
| Period usrednjavanja   | Ciljna vrijednost      |
| Maksimalna<br>osmočasovna srednja<br>vrijednost                          | 120 µg /m <sup>3</sup> |
|  | Granica tolerancije    |
|  | nema                   |

**Tabela 22.Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Broj 24 časovnih mjerena   | 30                  |
| Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)                                | 96.67               |
| Minimalna 24 časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )                     | 0.09                |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )                    | 14.78               |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja(µg/m <sup>3</sup> ) | 5.89                |
| Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )            | 4.75                |
| Period<br>usrednjavanja  | Granična vrijednost |
| Godišnja srednja<br>vrijednost   | 5 µg/m <sup>3</sup> |
|  | Granica tolerancije |
|  | nema                |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 23 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM<sub>10</sub> česticama**


|                      | Pb<br>µg/m <sup>3</sup> | Cd       | As<br>ng/m <sup>3</sup> | Ni        |
|----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|
|                      | <0.015                  | <3       | <3                      | 2.37      |
| GV                   | <b>0.5</b>              |          |                         |           |
| Ciljna<br>vrijednost |                         | <b>6</b> | <b>5</b>                | <b>20</b> |

**Tabela 24.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena. relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama**


|                   | BaP      | Markeri BaP<br>ng/m <sup>3</sup> | PAH    |
|-------------------|----------|----------------------------------|--------|
|                   | 13.90    | 51.96                            | 115.92 |
| Ciljna vrijednost | <b>1</b> |                                  |        |

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.

### 2.3.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2



Slika 4.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 5.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **2.3.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2**

#### **1.SUMPOR DIOKSIDA**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim **graničnim vrijednostima za:**

- jednočasovnu srednju vrijednost ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i
- srednju **dnevnu** vrijednost ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti ) za zaštitu zdravlja, su tokom januara mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom mjeseca januara bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **3.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{10}$ )**

Srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  upoređene su sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ( $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.  
**Dvadeset četiri** dana (27 dana mjerena) srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  su tokom januara mjeseca bile **iznad** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **4.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{2.5}$ )**

Dvadeset četiri dana u mjesecu januaru srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{2.5}$**  su. na ovoj lokaciji, bile **iznad** propisane **granične vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ( $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

#### **5.UGLJEN MONOKSID**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ( $10\text{ mg}/\text{m}^3$ ).  
Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjeseca januara, na ovom mjernom mjestu, bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **6. OZON**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** poređene su sa:

- propisanom **ciljnom vrijednošću** ( $120\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
- Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.

#### **7.BENZEN**

Četrnaest dana srednje dnevne vrijednosti **benzena** su bile iznad propisane **granične vrijednosti** od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ , na godišnjem nivou.

#### **8. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb. Cd. As. Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM<sub>10</sub>**

- PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj **teških metala i benzo(a)pirena**, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku januara mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio značajno **ispod**  $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u januaru mjesecu bio je  $13.90 \text{ ng}/\text{m}^3$  u odnosu na **ciljnu vrijednost** od  $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$  propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **2.4.MJERNA STANICA-PLJEVLJA**

#### **PODACI O STANICI-PLJEVLJA**

##### **1.Opšti podaci**

|       |  |  |              |         |
|-------|--|--|--------------|---------|
| 1.1.  | Ime stanice  | Pljevlja-centar  |              |         |
| 1.2.  | Ime grada  | Pljevlja   |              |         |
| 1.3.  | Nacionalni ili lokalni broj i oznaka               | MNE_VZ_01  |              |         |
| 1.4.  | Kod stanice  | MNE_01_01  |              |         |
| 1.5.  | Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu | D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica                              |              |         |
| 1.6.  | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci   | Agencija za zaštitu životne sredine  |              |         |
| 1.7.  | Ciljevi mjerjenja                                  | Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda             |              |         |
| 1.8.  | Geografske koordinate                              | G.dužina (m)   | G.širina (m) | Nmv (m) |
|       |  | 6610494.51   | 4802077.05   | 773.25  |
| 1.9.  | NUTS   |  |              |         |
| 1.10. | Zagađujuće materije koje se mjere                  | PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , NOx |              |         |
| 1.11. | Meteorološki podaci                                | Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra                   |              |         |
| 1.12  | Druge informacije                                  |  |              |         |

##### **2.Klasifikacija stanice**

|      |                                       |                                    |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2.1  | Tip područja                          | Gradsko: trajno izgrađeno područje |
| 2.2. | Tip stanice u odnosu na izvor emisije | Urbana                             |
| 2.3. | Dodatne informacije o stanici         |                                    |

##### **3.Mjerna oprema**

|                           |                                     |                                  |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 3.1.                      | Naziv                               |                                  |
| 3.2.                      | Analitička metoda ili mjerna metoda |                                  |
| PM <sub>10</sub>          | Automatski analizator               | Analiza-apsorpcija beta zračenja |
| NO, NO <sub>2</sub> , NOx | Automatski analizator               | Analiza-hemiluminiscencija       |
| SO <sub>2</sub>           | Automatski analizator               | Analiza-UV fluorescencija        |
| PM <sub>2,5</sub>         | Ručno sakupljanje                   | Gravimetrija                     |

##### **4.Opis uzorkovanja**

|      |                                  |               |
|------|----------------------------------|---------------|
| 4.1. | Lokacija mjernog mjesta          |               |
| 4.2. | Visina mjesta uzorkovanja        | 3m            |
| 4.3. | Učestalost integrisanja podataka | 1 sat 24 sata |
| 4.4. | Vrijeme uzorkovanja              | Kontinuirano  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.4.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA NA LOKACIJI-CENTAR**

**Tabela 25.Srednje dnevne vrijednosti**

| <b>Datum</b>    | <b>PM<sub>10</sub>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b> | <b>Sumpor dioksid (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b> |
|-----------------|---|---|
| 1.01            | 204.93  | 70.82   |
| 2.01            | 304.99  | 110.06  |
| 3.01            | 450.58  | 118.58  |
| 4.01            | 263.97  | 79.71   |
| 5.01            | 48.51   | 42.34   |
| 6.01            | 44.54   | 40.31   |
| 7.01            | 107.14  | 69.64   |
| 8.01            | 272.02  | 113.04  |
| 9.01            | 457.27  | 155.36  |
| 10.01           | 793.88  | 166.85  |
| 11.01           | 237.27  | 91.89   |
| 12.01           | 139.99  | 72.12   |
| 13.01           | 287.03  | 96.36   |
| 14.01           | 314.94  | 96.31   |
| 15.01           | 541.07  | 147.82  |
| 16.01           | 352.64  | 121.11  |
| 17.01           | 363.83  | 139.36  |
| 18.01           | 138.85  | 83.22   |
| 19.01           | 151.57  | 69.84   |
| 20.01           | 138.86  | 74.98   |
| 21.01           | 154.20  | 58.12   |
| 22.01           | 177.33  | 74.96   |
| 23.01           | 97.41   | 45.80   |
| 24.01           | 34.65   | 28.92   |
| 25.01           | 28.18   | 28.82   |
| 26.01           | 36.73   | 35.10   |
| 27.01           | 41.91   | 40.45   |
| 28.01           | 38.10   | 38.94   |
| 29.01           | 89.85   | 67.26   |
| 30.01           | 33.37   | 45.71   |
| 31.01           | 124.99  | 43.90   |
| <b>GV (SDV)</b> | <b>50</b>   | <b>125</b>  |
| <b>GV(SGV)</b>  | <b>40</b>   |   |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 26.Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 743   |                     |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 99.86   |                     |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 13.97   |                     |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 324.55  |                     |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 79.59   |                     |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja  | 64.54   |                     |
| Broj 24 časovnih mjerena  | 31.00   |                     |
| Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja                                 | 100.00  |                     |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                        | 28.82   |                     |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                       | 166.85  |                     |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 79.60   |                     |
| Median 24 časovnih vremena usrednjavanja  | 72.12   |                     |
| Broj prekoračenja časovne GV  | 0   |                     |
| Broj prekoračenja 24 časovne GV   | 4   |                     |
| Granične vrijednosti  |   |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   | Granica tolerancije |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje | Nema                |
| Dnevna srednja vrijednost   | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | Nema                |

**Tabela 27.Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub> čestica**

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Broj 24 časovnih mjerena  | 31   |                     |
| Procenat validnih 24 časovnih mjerena   | 100  |                     |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 28.18  |                     |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 793.88   |                     |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 208.73   |                     |
| Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 151.57   |                     |
| Broj prekoračenja 24 časovne GV   | 23   |                     |
| Granične vrijednosti  |  |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost  | Granica tolerancije |
| Dnevna srednja vrijednost   | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje | Nema                |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | Nema                |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 28.Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida**


| Broj jednočasovnih mjerena  | 715   |                     |
|---|---|---------------------|
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 96.1  |                     |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 8.60  |                     |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 141.54  |                     |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 47.65   |                     |
| Median časovnih vremena usrednjavanja   | 44.89   |                     |
| Broj prekoračenja časovne GV  | 0   |                     |
| Granične vrijednosti  |   |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   | Granica tolerancije |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje | Nema                |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | Nema                |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**


---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.4.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA**



**Slika 6.Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV**



**Slika 7.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV**

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **2.4.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA**

#### **1.SUMPOR DIOKSID**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim **graničnim vrijednostima za:**

- jednočasovnu srednju vrijednost ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- srednju **dnevnu** vrijednost ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve jednočasovne srednje vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti za zaštitu zdravlja tokom januara mjeseca su bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

**Četiri** srednje dnevne vrijednosti **sumpor dioksida** su bile **iznad** propisane granične vrijednosti od  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$

#### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
**Sve** izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom januara mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti .

#### **3. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ ( $\text{PM}_{10}$ )**

Srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  upoređene su sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  ), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.  
**Dvadeset tri dana** srednje dnevne vrijednosti  **$\text{PM}_{10}$**  su tokom januara mjeseca bile **iznad** propisane granične vrijednosti.

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

## **2.5.MJERNA STANICA-TIVAT**

### **PODACI O STANICI-TIVAT**

#### **1.Opšti podaci**

|       |  |   |              |         |
|-------|--|---|--------------|---------|
| 1.1.  | Ime stanice  | Tivat   |              |         |
| 1.2.  | Ime grada  | Tivat   |              |         |
| 1.3.  | Nacionalni ili lokalni broj i oznaka               | MNE_VZ_10   |              |         |
| 1.4.  | Kod stanice  | MNE_03_02   |              |         |
| 1.5.  | Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu | D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica                   |              |         |
| 1.6.  | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci   | Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore                         |              |         |
| 1.7.  | Ciljevi mjerjenja                                  | Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda |              |         |
| 1.8.  | Geografske koordinate                              | G.dužina (m)  | G.širina (m) | Nmv (m) |
|       |  | 6557638.85  | 4698672.85   | 3.5     |
| 1.9.  | NUTS   |   |              |         |
| 1.10. | Zagađujuće materije koje se mjere                  | PM <sub>2.5</sub>   |              |         |
| 1.11. | Meteorološki podaci                                | Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra      |              |         |
| 1.12  | Druge informacije                                  |   |              |         |

#### **2.Klasifikacija stanice**

|      |                                       |                                   |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 2.1  | Tip područja                          | Gradsko:trajno izgrađeno područje |
| 2.2. | Tip stanice u odnosu na izvor emisije | Urbana                            |
| 2.3. | Dodatne informacije o stanici         |                                   |

#### **3.Mjerna oprema**

|                   |                                     |              |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 3.1.              | Naziv                               |              |
| 3.2.              | Analitička metoda ili mjerna metoda |              |
| PM <sub>2.5</sub> | Ručno sakupljanje                   | Gravimetrija |

#### **4.Opis uzorkovanja**

|      |                                  |                 |
|------|----------------------------------|-----------------|
| 4.1. | Lokacija mjernog mjesta          |                 |
| 4.2. | Visina mjesta uzorkovanja        | 3m              |
| 4.3. | Učestalost integrisanja podataka | 1 sat . 24 sata |
| 4.4. | Vrijeme uzorkovanja              | Kontinuirano    |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.5.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
TIVAT**

**Tabela 29.Srednje dnevne vrijednosti**

| <b>Datum</b>             | <b>PM<sub>2.5</sub> (µg/m<sup>3</sup>)</b> |
|--------------------------|--|
| 1.01                     | 8.88                                       |
| 2.01                     | 18.33                                      |
| 3.01                     | 26.35                                      |
| 4.01                     | 21.08                                      |
| 5.01                     | 16.04                                      |
| 6.01                     | 12.08                                      |
| 7.01                     | 20.21                                      |
| 8.01                     | 16.06                                      |
| 9.01                     | 23.02                                      |
| 10.01                    | 19.03                                      |
| 11.01                    | 11.52                                      |
| 12.01                    | 17.37                                      |
| 13.01                    | 11.25                                      |
| 14.01                    | 21.08                                      |
| 15.01                    | 20.00                                      |
| 16.01                    | 15.96                                      |
| 17.01                    | 18.40                                      |
| 18.01                    | 21.08                                      |
| 19.01                    | 42.12                                      |
| 20.01                    | 44.92                                      |
| 21.01                    | 30.69                                      |
| 22.01                    | 7.51                                       |
| 23.01                    | 12.61                                      |
| 24.01                    | 16.52                                      |
| 25.01                    | 23.29                                      |
| 26.01                    | 10.46                                      |
| 27.01                    | 15.89                                      |
| 28.01                    | 14.71                                      |
| 29.01                    | 5.70                                       |
| 30.01                    | 22.85                                      |
| 31.01                    | 26.98                                      |
| <b>GV (SGV)</b>          | <b>25</b>                                  |
| <b>Ciljna vrijednost</b> | <b>25</b>                                  |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 30.Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>2,5</sub> čestica**

|   |                             |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Broj 24 časovnih mjerena  | 31                          |                     |
| Procenat validnih 24 časovnih mjerena   | 100                         |                     |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 5.70                        |                     |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 44.92                       |                     |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 19.10                       |                     |
| Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 18.33                       |                     |
| Granične vrijednosti  |                             |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost         | Granica tolerancije |
| Godišnja srednja vrijednost   | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | nema                |
| Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)  |                             |                     |
| Godišnja srednja vrijednost   | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |                     |

**2.5.2.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI  
TIVAT**

**1.ČESTICE PREĆINA MANJEG OD 2.5 $\mu\text{m}$  (PM<sub>2,5</sub>)**

Validnih mjerena PM<sub>2,5</sub> u januaru mjesecu na ovoj lokaciji je bilo 31 dan.

Pet dana srednje dnevne vrijednosti **PM<sub>2,5</sub> čestica** su bile **iznad** granične vrijednosti od 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  propisane, na godišnjem nivou, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

## **2.6.MJERNA STANICA-GOLUBOVCI**

### **PODACI O STANICI-GOLUBOVCI**

#### **1.Opšti podaci**

|       |  |   |              |         |
|-------|--|---|--------------|---------|
| 1.1.  | Ime stanice  | Golubovci   |              |         |
| 1.2.  | Ime grada  | Podgorica   |              |         |
| 1.3.  | Nacionalni ili lokalni broj i oznaka               | MNE_VZ_05   |              |         |
| 1.4.  | Kod stanice  | MNE_02_05   |              |         |
| 1.5.  | Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu | D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica                   |              |         |
| 1.6.  | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci   | Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore                         |              |         |
| 1.7.  | Ciljevi mjerjenja                                  | Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda |              |         |
| 1.8.  | Geografske koordinate                              | G.dužina (m)  | G.širina (m) | Nmv (m) |
|       |  | 6601947.52  | 4688794.08   | 13      |
| 1.9.  | NUTS   |   |              |         |
| 1.10. | Zagađujuće materije koje se mjere                  | SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,NO,NO <sub>2</sub> ,NOx              |              |         |
| 1.11. | Meteorološki podaci                                | Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra      |              |         |
| 1.12  | Druge informacije                                  |   |              |         |

#### **2.Klasifikacija stanice**

|      |                                       |         |
|------|---------------------------------------|---------|
| 2.1  | Tip područja                          | Ruralno |
| 2.2. | Tip stanice u odnosu na izvor emisije | SB      |
| 2.3. | Dodatne informacije o stanici         |         |

#### **3.Mjerna oprema**

|      |                                     |                            |
|------|-------------------------------------|----------------------------|
| 3.1. | Naziv                               |                            |
| 3.2. | Analitička metoda ili mjerna metoda |                            |
|      | SO <sub>2</sub>                     | Automatski analizator      |
|      | O <sub>3</sub>                      | Automatski analizator      |
|      | NO, NO <sub>2</sub> , NOx           | Automatski analizator      |
|      |                                     | Analiza-UV fluorescencija  |
|      |                                     | Analiza- UV fluorescencija |
|      |                                     | Analiza-hemiluminiscencija |

#### **4.Opis uzorkovanja**

|      |                                  |                 |
|------|----------------------------------|-----------------|
| 4.1. | Lokacija mjernog mjesta          |                 |
| 4.2. | Visina mjesta uzorkovanja        | 3m              |
| 4.3. | Učestalost integrisanja podataka | 1 sat . 24 sata |
| 4.4. | Vrijeme uzorkovanja              | Kontinuirano    |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.6.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-  
GOLUBOVCI**

**Tabela 31.Srednje dnevne vrijednosti i mak.8h srednje dnevne vrijednosti**

| Datum                    | Sumpor dioksid ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Ozon ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1.01                     | 6.43  | 57.76                             |
| 2.01                     | 5.87  | 45.44                             |
| 3.01                     | 8.70  | 55.28                             |
| 4.01                     | 7.06  | 63.56                             |
| 5.01                     | 10.36                                       | 45.13                             |
| 6.01                     | 10.18                                       | 51.02                             |
| 7.01                     | 11.87                                       | 41.79                             |
| 8.01                     | 11.62                                       | 40.45                             |
| 9.01                     | 8.83  | 48.78                             |
| 10.01                    | 7.85  | 50.67                             |
| 11.01                    | 8.32  | 49.30                             |
| 12.01                    | 7.27  | 49.45                             |
| 13.01                    | 6.21  | 41.44                             |
| 14.01                    | 6.78  | 75.25                             |
| 15.01                    | 7.63  | 70.59                             |
| 16.01                    | 9.67  | 74.93                             |
| 17.01                    | 7.42  | 69.56                             |
| 18.01                    | 5.75  | 71.91                             |
| 19.01                    | 4.60  | 71.14                             |
| 20.01                    | 5.97  | 50.40                             |
| 21.01                    | 7.61  | 49.98                             |
| 22.01                    | 5.14  | 60.17                             |
| 23.01                    | 5.40  | 59.86                             |
| 24.01                    | 7.60  | 58.14                             |
| 25.01                    | 8.57  | 41.65                             |
| 26.01                    | 7.74  | 63.42                             |
| 27.01                    | 6.11  | 56.41                             |
| 28.01                    | 8.33  | 54.82                             |
| 29.01                    | 7.01  | 67.95                             |
| 30.01                    | 4.63  | 81.45                             |
| 31.01                    | 5.17  | 93.80                             |
| <b>GV(SDV)</b>           | <b>125</b>                                  |                                   |
| <b>Ciljna vrijednost</b> |   | <b>120</b>                        |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 32.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 736   |                     |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 98.92   |                     |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 3.55  |                     |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 51.60   |                     |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 7.49  |                     |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja  | 6.32  |                     |
| Broj 24 časovnih mjerena  | 31  |                     |
| Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja                                 | 100   |                     |
| Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                        | 4.60  |                     |
| Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                       | 11.87   |                     |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 7.47  |                     |
| Median 24 časovnih vremena usrednjavanja  | 7.42  |                     |
| Broj prekoračenja časovne GV  | 0   |                     |
| Broj prekoračenja 24 časovne GV   | 0   |                     |
| Granične vrijednosti  |   |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   | Granica tolerancije |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje | Nema                |
| Dnevna srednja vrijednost   | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | Nema                |

**Tabela 33.Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 736   |                     |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 98.92   |                     |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 0.25  |                     |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 82.46   |                     |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 9.47  |                     |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja  | 2.96  |                     |
| Broj prekoračenja jednočasovne GV   | 0   |                     |
| Granične vrijednosti  |   |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   | Granica tolerancije |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje | nema                |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | nema                |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 34.Statistička obrada rezultata mjerenja ozona**


|  |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| Broj 8 časovnih mjerena  | 31                           |                     |
| Procenat validnih 8 časovnih mjerena   | 100                          |                     |
| Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 40.45                        |                     |
| Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 93.80                        |                     |
| Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 58.43                        |                     |
| Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 56.41                        |                     |
| Broj prekoračenja 8 časovne  | 0                            |                     |
| Ciljna vrijednost  |                              |                     |
| Period usrednjavanja   | Ciljna vrijednost            | Granica tolerancije |
| Maksimalna<br>osmočasovna srednja<br>vrijednost                                  | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | nema                |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**


---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.6.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
GOLUBOVCI**



**Slika 8.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV**



**Slika 9.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV**

## *D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **2.6.3. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GOLUBOVCI**

#### **1.SUMPOR DIOKSID**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim **graničnim vrijednostima za:**

- jednočasovnu srednju vrijednost ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- srednju **dnevnu** vrijednost ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti ) za zaštitu zdravlja, su tokom januara mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).  
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom januara mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

#### **3. OZON**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** su poređene sa:

- propisanom **ciljnom vrijednošću** ( $120\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

## **2.7.MJERNA STANICA-GRADINA**

### **PODACI O STANICI-GRADINA**

#### **1.Opšti podaci**

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1.1.  | Ime stanice  | Gradina   |
| 1.2.  | Ime grada  | Pljevlja  |
| 1.3.  | Nacionalni ili lokalni broj i oznaka               | MNE_VZ_04   |
| 1.4.  | Kod stanice  | MNE_01_02   |
| 1.5.  | Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu | D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica                 |
| 1.6.  | Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci   | Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore                         |
| 1.7.  | Ciljevi mjerjenja                                  | Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. praćenje trenda |
| 1.8.  | Geografske koordinate                              | G.dužina (m) G.širina (m) Nmv (m)<br>6604352.00 4792911.00 1094       |
| 1.9.  | NUTS   |   |
| 1.10. | Zagađujuće materije koje se mjere                  | SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , Nox, O <sub>3</sub>           |
| 1.11. | Meteorološki podaci                                | Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra      |
| 1.12  | Druge informacije                                  |   |

#### **2.Klasifikacija stanice**

|      |                                       |         |
|------|---------------------------------------|---------|
| 2.1  | Tip područja                          | Ruralno |
| 2.2. | Tip stanice u odnosu na izvor emisije | SB      |
| 2.3. | Dodatne informacije o stanici         |         |

#### **3.Mjerna oprema**

|                           |                                     |                            |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 3.1.                      | Naziv                               |                            |
| 3.2.                      | Analitička metoda ili mjerna metoda |                            |
| SO <sub>2</sub>           | Automatski analizator               | Analiza-UV fluorescencija  |
| NO, NO <sub>2</sub> , NOx | Automatski analizator               | Analiza-hemiluminiscencija |
| O <sub>3</sub>            | Automatski analizator               | Analiza-UV fluorescencija  |

#### **4.Opis uzorkovanja**

|      |                                  |                 |
|------|----------------------------------|-----------------|
| 4.1. | Lokacija mjernog mjesta          |                 |
| 4.2. | Visina mjesta uzorkovanja        | 3m              |
| 4.3. | Učestalost integrisanja podataka | 1 sat . 24 sata |
| 4.4. | Vrijeme uzorkovanja              | Kontinuirano    |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.7.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-GRADINA**

**Tabela 35.Srednje dnevne ( $\text{SO}_2$ ) i mak.8h srednje dnevne vrijednosti ( $\text{O}_3$ )**

| <b>Datum</b>             | <b><math>\text{SO}_2(\mu\text{g}/\text{m}^3)</math></b> | <b>Ozon (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b> |
|--------------------------|---|---|
| 1.01                     | 34.01   | 34.20   |
| 2.01                     | 30.41   | 27.66   |
| 3.01                     | 16.71   | 18.89   |
| 4.01                     | 7.29  | 34.65   |
| 5.01                     | 10.37   | 42.39   |
| 6.01                     | 10.22   | 35.95   |
| 7.01                     | 17.24   | 38.38   |
| 8.01                     | 24.19   | 38.36   |
| 9.01                     | 64.41   | 20.23   |
| 10.01                    | 32.60   | 24.23   |
| 11.01                    |   |   |
| 12.01                    | 3.37  |   |
| 13.01                    | 7.86  | 37.25   |
| 14.01                    | 59.32   | 35.50   |
| 15.01                    | 24.33   | 33.82   |
| 16.01                    | 89.80   | 37.73   |
| 17.01                    | 8.28  | 83.99   |
| 18.01                    | 3.30  | 70.69   |
| 19.01                    | 3.19  | 70.23   |
| 20.01                    | 2.86  | 67.25   |
| 21.01                    | 3.45  | 52.02   |
| 22.01                    | 3.05  | 47.90   |
| 23.01                    | 4.00  | 30.25   |
| 24.01                    | 8.82  | 26.14   |
| 25.01                    | 4.41  | 24.01   |
| 26.01                    | 6.37  | 27.34   |
| 27.01                    | 10.94   | 25.83   |
| 28.01                    | 15.26   | 22.20   |
| 29.01                    | 7.60  | 63.02   |
| 30.01                    | 5.60  | 85.52   |
| 31.01                    |   |   |
| <b>Ciljna vrijednost</b> |   | <b>120</b>  |
| <b>GV (SDV)</b>          | <b>125</b>  |   |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**Tabela 36.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 707   |                     |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 95.02   |                     |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 0.97  |                     |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 170.86  |                     |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 18.26   |                     |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja  | 6.46  |                     |
| Broj 24 časovnih mjerena  | 29.00   |                     |
| Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja                                 | 93.54   |                     |
| Min. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )      | 2.86  |                     |
| Max. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )      | 89.80   |                     |
| Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )   | 17.91   |                     |
| Median vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )    | 8.82  |                     |
| Broj prekoračenja časovne GV  | 0   |                     |
| Broj prekoračenja 24 časovne GV   | 0   |                     |
| Granične vrijednosti  |   |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   | Granica tolerancije |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje | nema                |
| Dnevna srednja vrijednost   | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | nema                |

**Tabela 37.Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Broj jednočasovnih mjerena  | 707   |                     |
| Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja                               | 95.02   |                     |
| Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 0.39  |                     |
| Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 11.91   |                     |
| Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 1.87  |                     |
| Median jednočasovnih vremena usrednjavanja  | 1.23  |                     |
| Broj prekoračenja jednočasovne GV   | 0   |                     |
| Granične vrijednosti  |   |                     |
| Period usrednjavanja  | Granična vrijednost   | Granica tolerancije |
| Jednočasovna srednja vrijednost   | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje | nema                |
| Godišnja srednja vrijednost   | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | nema                |

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*


**Tabela 38.Statistička obrada rezultata mjerenja ozona**

|  |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| Broj 8 časovnih mjerena  | 28                           |                     |
| Procenat validnih 8 časovnih mjerena   | 90.32                        |                     |
| Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                      | 18.89                        |                     |
| Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )                     | 85.52                        |                     |
| Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 41.27                        |                     |
| Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )             | 35.72                        |                     |
| Broj prekoračenja 8 časovne  | 0                            |                     |
| Ciljna vrijednost  |                              |                     |
| Period usrednjavanja   | Ciljna vrijednost            | Granica tolerancije |
| Maksimalna<br>osmočasovna srednja<br>vrijednost                                  | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | nema                |


*D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA*

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

**2.7.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
GRADINA**



**Slika 10.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV**



**Slika 11.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV**

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u januaru 2015.god.*

### **2.7.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GRADINA**

#### **1.SUMPOR DIOKSID**

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za :

- jednočasovnu srednju vrijednosti( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
- srednju **dnevnu** vrijednost ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i srednja dnevna vrijednost ) sa ciljem zaštite zdravlja. su tokom mjeseca januara bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

#### **2.AZOT DIOKSID**

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti.

Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom mjeseca januara bile **ispod** propisane granične vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

#### **3.OZON**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** poređene su sa:

- propisanom **cilnjom vrijednošću** ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona u januaru mjesecu su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

**Šef odsjeka za neorgansku analitiku**

Mr.sci.Dejan Jančić. dipl.hem

**Obradivač:**

Radomir Žujović. dipl.hem

**Šef odsjeka za organsku analitiku**

Mr.sci.Vladimir Živković.dipl.inž.tehn.

**Lica odgovorna za izvođenje mjerena**

Siniša Popović. dipl.far

Maja Branković

Ivan Đurović

Petar Galičić